

*Customs and belief of Nawa's tribe, in connection
with cattle. Diruiwa.*

1

Dikgomo:- Mebala e e tsebegang e ntsho ke ya pholo ya tshadi ke e tshwana, e tshwene, ya tshadi ke e tshwaana, e khunong, ya tshadi ke ye khunwana, e phatshwa, ya tshadi ke ye phatshwana, e thokgwa, ya tshwadi ke ye thokgwana, e phitswa ye tshadi ke ye phitshwana, e kgadi, ya tshadi ke ye kgwatsana, pholo ke ye pududu, e tshadi ke ye putswana. E tlhaba e tshadi ke ye tlhabana, e thamaga, e tshadi ke ye thamagana, e maraba-raba, e tshadi ke ye marabatsana, e nala, e tshadi ke ye nalana, e tshukudu ke ya pholo, ya tshadi ke ye tshukutswana. Pholo e kotswa, tshadi ke ye kotswana. Pholo e tshetlha, tshadi e tshetlhana. Poo o ka utlwa ba re ke e tshumu.

2

Kwa ga Mfatlha fa ba sa le Moseka metlheng ya Morena Nawa, ba ne ba sa rua kgomo, fela ba ruile dipudi. Go thwe dikgomo di fitlhile ga Mfatlha di tswa ga Laka metlheng ya Bohosi wa pele, le gona ba re ba ne ba sa leme ka tsona, ba ne ba lema ka megoma ya diatla (matshadibe). Kgomo tse go thweng tsa Sesotho tsona ba re ba di gumane di tswa ga Mmangwato metlheng ya Sekgome Xgame. Ba re le kgomo tsa naka tse kgolo tse go thweng ke tsa Setlamma ba di gumane ga Mmangwato.

Ba re metlheng yeo mosadi o ne a sa nyalwe ka kgomo ga Mfatlha a nyalwe ka tlalo la tholo le mogoma. Mosadi wa mmina kwena o sa le teng le mogoma o a nyetsweng ka wona metlheng ya kgosi Bohosi wa pele kwa Moseka.

3

Mebala e e ratwang ke batho-batsho ke e nala le e phatswa, le fa e le tse tshadi o tla utlwa motho a ntse a re ke ye halana kapa phatshwana. Mmalá o mongwe wa segolo-golo ba re pholo ke e nkwe, tshadi ke e nkwana. Mokgalabje wa mmina phuti o re ke pholo e nkwe-malla sagwelhe. Mmalá e mengwe ke e tilo, ya tshadi ke ye tsotswana, pholo ke e tshomo, tshadi ke e tshomana. Kgomo tsa ba-bina phuti kwa ga Mfatlha ba di tshwaya ka in thipa mo ditsebeng, tlhakwana ya phuti go supa gore ke tsa ba-bina phuti.

366

Fa monna wa mmina phuti a rekisa kgomo go yo mongwe o bitsa ba gabo gore ba tle ba bone gore go rekiswa kgomo ya mmala le molemo o bjang.

Dikgomo ka mo sakeng di ya ka batho ba tsona. Monna yo mongwe le yo mongwe wa tshaba sa Mfatlha o tshwanelo go tshwaela modisa kgomo fa a disa dikgomo. Ga a disa dinku o tshwanelo go tshwaelsa nku.

4

Monna wa mmina phuti Ramabole yo a agileng Lebotlwane o kile a tshwaela morwa wa gagwe Radipeo kgomo e neng e rekilwe ka kolobe. Kgomo ego e ile ya golela morwa wo, ya ba ya mo tswalla tse dingwe. E rile fa a e mo tshwaela a mantsa a re, ngwanaka kgomo ya bodisa ba gago si. Ngwana a re, kea lebogn rara. Le bana ba basetsana kwa Mfatlha ba a tshwaiswa ke bo-tate, mme tse dingwe dikgomo ka sakeng e nne tsa batswadi fela.

5

Ga rara bona a swa dikgomo di sala le bana le una bona. Mme morwa yo mogolo ke yena ya tlileng go aba dikgomo le bo monnagwe. A naa tse dingwe godimo ga tse & ba di tshwaentseng. Le mosadi o ne a ba le kgomo tse e leng tsa gagwe, ka ntle le tsa monna, fela le tsona di laolwa ke monna, ka gore mosadi ka Sesotho ba re, ga nne kgomo, kgomo ke monna. Kgomo go thwe ke modimo wa monna.

Monna yo mongwe wa Letebele la Laka o kile a laela batho a sa phela kwa Moagi a re, nna fa ke sule le mpoloke ka tlalo la pholo ya me, la se ire bjalo nna nka ipoela. Janong re utlwa gore monna yo o ne a na le pholo e ntsho, mme e rile ga a swa ba tlhaba pholo e ntsho ye, ba mo apesa ka letlalo ba mo fitlha. Re utlwa gore yena o ne a re ga a batle poloko ya sekgorwa ya go ranalatza moso.

Ka Sesotho motho yo mongwe yo mongwe fa a swa go bolawa kgomo ja gagwe go jewe nama ya mogoga.

6

Mosimane yo mongwe wa kwa Maunwe, o ile a swela Tlhatlhane ga monna we ba Tlhophane, wne o ile a bolaelwa kgomo ya diatla tsa gagwe, gore moso a se ke a boy a gopola dikgomo tsa gagwe.

Fa Mosotho a batla gore kgomo tsa gagwe e nne tse kgunogu o batla kgomo e kgunwana le poo e kgunong gore e tlo go mo irela tsa go mo tshwana.

Kgomo ya sekolo ye e se nang dinaka fa ba e reta ba re, Sekolo ka sia sia ngwana Seloke, Seloke sa phala-phala mokokotlo.

7

Dikgomo: Mnopo wa dinaka. Ys pholo e lemile makgwathha ya tshadi makgwathana, ya pholo e lemile maperepetla, e tshadi maperepetlana, ya pholo e lemile dikgwatlana, e tshadi dikgwatlhana, Sebofu e tshadi sebofana, e tshadi le ya pholo e ka lema mokortswane, e pholo le ye tshadi e ka lema sekopo.

Pholo e lema tshopja e tshadi e lema tshopjana, pholo le tshadi di ka lema kanama ka seetse, ya tshadi le ya pholo di ka lema metsu. Ya pholo le ya tshadi di ka lema moseka. Ya pholo le ya tshadi e ka ba sekolo ga e se na dinaka. Ya pholo le ya tshadi e ka lema semenya. Pholo le tshadi di ka lemela ko godimo. Pholo le tshadi di ka lema senku. Ga kgomo e lemile metsu ba atisa go e ripa dinaka ba re e bolaya tse dingwe.

8

Masaka a Basotho ugwa ka masasa a moswane le tlhare tse dingwe ba mebitlwa, magolong a mangwe go agwa fela ka dikota.

Banna ba na le molao ya lesaka ba re mosadi kapa monna a se ke a tsaa boloko sakeng motshegare o mogolo. Ba re fa go irwa bjalo ba theolla lesaka. Gape mosadi ya moimana ka molao wa Sesotho ga tshwanela go gata sakeng, a ka gata dikgomo tsa saka lego.

Mosadi o dumeltego tsaa boloko ka mosong le ka meriti fela. Kwa ga Mfatilha fa mosadi a batla go tsaa boloko sakeng go yo kgopha & motshegare, o bitsaa mosimane wa dikgomo gore a mo tseele boloko, yena ba re ga a na molato sakeng.

9

Kae le kae mo masakeng a Mfatlha o tla gumana go agilwe masaka a mabedi la dinamane le tse kgolo dikgomo.

Bogolo-golo kwa ga Mfatlha saka le ne le lengwe la dikgomo. Go ne go agiwa saka le lengwe la go kwatla mo go beng go robala dikgomo.

Ga ba thoma go ata kgoro ya Nawa le ya Maruping, le ya Matsieng le ya Tsiane, le Makakaba le ya Matjila le ya Modimola, e ngwe le e ngwe ya aga saka la yona, mme ka jeno o tla gumana ka bobedi ka bo raro ba irile masaka a bona, ka baka lego masaka ke a mantsi thata. Mo go tshwanang le mono Dilokong masaka a teng a lekana le dintlo tsa batho ka palo, mme a agilwe gaufi thata le dintlu tsa teng.

10 Bagolo-golo ba ne ba sa ametse masaka gae thata ba tshaba dintsie. Masaka a Basotho le ka jeno ba sa a tshwara ka ditlhare, ba re fa motho a ile go loya gore kgomo di swe kapa di se ke tsa tswala, o tla tshwarega mme a ema sakeng, ba mo gumana bosasa.

Basotho ba re ba kgona go ira poo ka ditlhare gore e se ke ya namela kgomo tse e seng tsa saka la yona.

11 Masaka a Bakgatla ba bina kgomo a tswalelwka masasa, mme ba bangwe ba tswalela fela ka mapako. Kgomo tsa Basotho di gamelwka mo masakeng le fa go na le diretse, ga ba bona gore diretse ke tse ntsi thata ba di tshwara ka ngwe ka ngwe ba di gamele ntle. Tee dingwe ditshadi ba di rutile go tla mo koteng ya go gamela. Motho o ema gaufi le kota a e bitse ka leina la yona, mme e tle go yena a e tshware dinaka ka kgole tse dingwe ba di rutile go bofsa maoto fela, mme ba game.

Bagolo-golo ba re kgomo e ya rutwa ke motho. Metlheng ya kgale kgomo di ne di sa phuthwe nageng, go ne go letswe naka la tholo mme dikgomo di sianne gae. Ba re le kwa merakeng g fa o ne o batla kgomo ya gago, badisa ba ne ba letswe naka ka mokgwa wa yona, mme dikgomo di ne di kgobokana ka bonakwana. Go thwe dikgomo di ne di itse mollo wa naka, fa e ne e lla gore di tshabele gare di ne di itse, mme fa e ne di tshaba ditau kapa

366

matlhalerwa ka mogatla wa ye e lebelo gore e mo thuse go siana.

Dikgomo tsa basimane ba Mfatlha di kile tsa tlhaselwa ke
 12 Matlhalerwa mo thabaneng tsa Rasegone. Mme re utlwa gore ke moo
 Matlhalerwa a ileng a ja kgomo ya monna ba re ke Sekwena wa
 Setshedi kwa Mfatlha. Go thwe Matlhalerwa a, a ne a kgethile
 kgomo ya go nona thata.

Re utlwa gore bogolo-golo kgomo tsa ba-Mfatlha le ba-Modikele
 di ne di sa diswe ka mphela, ba re tsa ba bangwe di ne di itisa,
 mme mantsiboya di boele gae, go thwe di ne di alafya ka tshwafo la
 tshwene.

Fa mosotho a ruta dikgomo go goga, o di golega mo lesaseng
 kapa mo sekgobaneng sa kgopa ka mpa. Go thwe tse di tsamaisang
 thata, o tla di ruta go goga pele, mme tsa go tsamaya ka bonya,
 o di golega morago.

Kgomo tsc pole mo Basothong di ne di rutilwe go rwala
 mabele le diphooflo tsa go tsongwa kwa nageng, ba Mfatlha
 13 ba ne ba thotha ka tsona mabele kwa Mafatse le kwa Mamathule.
 Go thwe kgetsi tsa go thotha mabele e ne e le mekgopha ya go sugwa
 ke banna.

Fa kgomo e tswetse namane ya yona e diswa ke mogami,
 mogami o tshwanet e a se ke a tima namane mafsi fa a gama, le
 gona a se ke a e saletsa mafsi a mantsi ya tla ya phsegae. Ga
 namane e sa le kanyana thata ka Sesotho ba re ga e noswe metsi, fa
 e noswa metsi ba re e tla thema mafsi ka maleng, mme ya oma
 ntshotlhwane ya swa.

Namene ga e ya tshwanela go konopya ka patla, fela e tshwanela
 go sanya ka lepalakatla; le gona o ka gumana modisa wa dinamane a
 iretswe lenalakatla la kgwele ke raragwe. Modisa le yena a se ka
 14 a saeletsa dinamane dimpsa. Namene e sa le kanyana ga e fudiswe
 bjae e tlhola ka mo lesakeng, motshegare modisana o ya e bulela,
 gore e je mokaragana. Namene e atisa go fula fa e feditsa
 kgwedi tse tharo.

Kgomo tse ntsi maina ke a sekgowa, ja ka Roiblomo, Sekelere, Kwalike, Swartlane, Blesmeisi, Erlane, Natala, Sepoko, Madikgojan, Letlhalerwa Mmankurwane, Bloisele, Sentawane.

Dipudi le tsona di na le maina a sesotho tse dingwe ba re ke Amantulane, e ngwe Matlhabane, e ngwe ba re Mutla-wa-bosiu.

Dinku le tsona ba bangwe ba di naa maina bjalo ka e ba reng Mmamadigele, le Maphurutlhane.

Dimpja le tsona di ba le maina bjalo e ngwe go thwe ke Gabana-motse, le Sebi, e ngwe ke Lekgowa e ngwe Seya-nokeng;

15

Malwetse a diruiwa.

Malwetse a diruiwa, dikgomo di ne di lwale sebete, ntshotlhane, letheka, le morothwane, serotsvana kapa ramokutwana. Sebete ba Mfatlha ba ne ba se alafa ka setlhare sa sebete ee tlhogang segibidung sa Tsiditsane. La se epa ba kgatle mudi wa sona ba o tlhakanye le metsi ba nose kgomo kapa namane, mme sebete se ne se fola.

Ntshotlhane yona ba ne ba e alafa ka kgophane e kgolwane e e tlhogang tlase ga ditlhare le mo dithabeng tsa Tsiditsane.

Fa kgomo e ne e tshwerwe ke letheka e ne e tlolwa ke mosimane ka tshega, mme e ne e tsoga e fole.

Dinku di ne di lwale lekgwekgwe kapa dikakana le sekanama.

16 Dipudi le tsona di be di lwale sekanama le maeri. Dipudi di ja meokana, le manngwa a musu le a motshe. Gare ga diruiwa tse ka mphela mosimane o re mafsi a monate thata ke a puai.

Bo bongwe bolwetse ba dikgomo ba re ke leuba, bona bo irwa ke go tlhoka pula. Kwa Lebotlwane ga Mfatlha ka ngwaga wa 1933 kgomo tsa bona di fedile thata. Ba bantsi ba ba ba di isa mafisa metseng e mengwe.

Madisong.

Bogolo-golo ga basimane ba disitse mme ba bolaya mmutla o ne o iswa gae go ntate. Fela ga ba kgatlhana le monna pele ba fitlha gae, ba ne ba naa monna yo. Ke gore ka Sesotho sa ba Mfatlha monna yo e ntse e le rara wa basimane ba.

Fa ba tsositse mmutla basimane ba ba-bina phuti ba Mfatlha ba ne ba o lata ka motlhala ga o sianisitswe ke dimpja. Fa ba o bone pele o sa robetse tawong ya wona. O tla utlwa mosimane a re, kgano. Janong ba bangwe ba tla itse gore o bone phoofolo, mme ba sianna teng ba tshwore melamu. Ba re fa o ka re o bone mmutla kapa phuti wa re mmutla su, o tla tsoga borokong wa siana. Ka sekgwaa ka lebelo.

Mosimane wa Modimola kwa ga Mfatlha e rile ba disitse dikgomo lenyeleng la Motlhhabana, a bona phuti e letse ka boroko ka mo setlhareng. A kwa ba bangwe basimane ba Mfatlha bo Motsholafela le ka bo Mokgatlane le ka bo Mokgono le ba bangwe a re, kgano. Ba tswela ba siana ba e raketsa e sa robetse, e rile fa e tsoga ya tana Mokgatlane ka tlhogo ya ara basimane ka legare, ba re ke ya konopa melamu ba e fosa.

Janong phuti ye e ile ya lelekwa ke dimpja tsa e isa le lenyela, tsa ba tsa e busa tsa e bolaela mo pele ga basimane. Mme ga tsoga mpherefere, yo mongwe a re, ke yame. Yo mongwe a re e bonwe ke nna. Yo mongwe a re e tshwerwe ke mpja yeso. Janong ke fa basimane ba re, ga re e jeng. Mme ba utlwana, ba thoma go tshekga mollo ka more thatana le kota ya moguliri. Mme phuti ya jelwa nageng.

Fa ba ntse ba disitse ba bona kgomo di tsamaya. Ba tla thoma wa utlwa mosimane a re ga re pinkaneng, ke gore janong ba nyaka yo a tshwanelang go busa dikgomo. Yo mongwe mosimane o tla re ping-ping sa bo Mokgono, ga Mokgono a tshaba yo a pinkang o tla sian a busa dikgomo.

20

Fa a sa mo tshabe o tla gana, janong ba bagolo ba kgwela matt
 mo gatshe, ba re Mokgono a rage. Ga Mokgono a ka a raga, ba bolell
 yo a beng a pinka ba re Mokgono o rogile rarago. Fa yola a re ke
 itaya Mokgono, ba re iketle pele. Yo mongwe o tla kga thupa
 tsa moretlwa mme a ba naa, mo mokgatlhong wa bona ga bewa lesasa la
 mebitlwa gore ba se ke ba tshwarama ka diatla, fela ba sapane ka
 dithupa. Yo a fentsweng ke yena yo a yo go thibelang dikgomo.
E ne e le moleo wa basimane kwa Mfatlha Maila fa ba le nageng.

Mosimane yo a beng a ba fonya ka mphela o ne a bitswa
 Rankgokgo (Rankgoma). Rankgokgo yena ga a thibele, o tlhwa a ntse
 mo moriting a ntse'a runwa dinta ke ba bangwe, mogongwe Rankgoko
 o ne a itlhabisu mebitlwa ka bomo mo seretheng, o utlwae a ntse
 a re, ntlhomoleng ke tlhabilwe.

21

Mokgatlane mosimane wa mmmina phuti e ne e le Rankgokgo wa
 basimane ga ba Mfatlha ba bangwe ba agile Potwaneng kwa nokeng ya Mo-
 kolo. O ne a thibedisa basimane ka mphela ka tsatsi le lengwe
 mosimane wa Makakaba mmmina pitsi a mo inaya, a lwela le Mokgatlane
 bo-Rankgokgo. Re utlwa gore ntwa ya bona e bile ya nakwana ba e
 elwa ka maatla. Go thwe joji o ba a tlhola Mokgatlane ka maatla,
 e bile a tshwere Rankgokgo ka leoto a mo goga gatshe, fela re
 utlwa gore Mokgatlane o ne a sa rate go innela, a ntse a lwa fela.

Re utlwa gore ntwa ya basimane ba babedi ba ba go bakisuna bo-
 rankgoma e bile ya lamolwa ke monna a feta ka tsela. A re,
 Basimane ke lena le na le molo o mme re utlwa gore go tloga tsatsi
 lego Mokgatlane a fellwa ke bo-rankgoma.

22

Dikgomo di ne di timetse basimane ba ne ba kgwela mathe mo
 seatleng, mme mosimane a a itege ka mono, kwa a welang teng ba ne
 ba batlela~~z~~ teng, ba re kgomo di timeletse teng. Mme ba batlele
 thokong ego. Ba ne ba lata le ka motlhala, mne mosimane yo
 mongwe le yo mongwe o ne a itse tlhako ya kgomo tsabo.

Gona kwa nageng ba ne ba tana marole le dipholo basimane ba
 Mfatlha. Fa ba le Tsiditsane mphato wa makoba o ne o tana dipholo
 le marole ba yo sianisa go thoma ga Rakgatlha, mme ba mathisetse

mo ga Mfatlha, mo mosate ga ba le Tsiditsane.

Re utlwa gore mo mphatong wa Makoba, ba ne ba phalwa ke kgosi Ranthakeng ka go tana yena o ne a sa wiswe ke kgomo. Ba re fa di tsena dikgomo tsa go siana o ne o tla utlwa mpholodi o lla. Yo a sileng ka kgomo ya gagwe o ne a gumana sefoka.

23

Ga basimane ba ne ba bolaile pudi nageng, go ne go sa bolelwae gae, fela ba ne ba e e ja e fele. Ga yo mongwe a ne a boletse gae basimane ka mphela ba ne ba kgwathiswa mo kgotleng, ba sapiwe. E nne gore molato wa pudi e fedile ga o sa na go sekwa kae, le monga pudi a didimale.

Basimane ba kgale ba ne ba sapiwa ke monra yo mongwe le yo mongwe go ne go se na molato. Fa mosimane e ka re mantsiboya a bolelli raragwe gore o ne a sapiwa ke monna, le raragwe o ne a mo tshwara a mo sape. Molao wo e batla o le wa tshaba tsa mo Transfala ka mphela metlheng ya kgale mo Basothong.

Mosimane o ne a sa boletse gae fa a sapilwe, o ne a tawela madisong a le madi, rara; we a didimale a re ke mosiamane o simela peba. Monna o ne a gumana basimane nageng a ba sape. Monna o ne a gumana basimane nageng a ba sape fela ba sa senya, go ne go se na molato, go thwe ke basimane o wa ba tlhalefisa gore ba se latlhe dikgomo.

24

Monna wa mmmina phuti Letebele o kile a gumana basimane ba robetse ba babedi moriting wa monato, dikgomo di tswa masimong; e le mosimane wa mmmina noko ba re ke Molefe le mosimane wa mmmina pitsi ba re kemekia a ba sapa thata a re, Dikgomo di kae? Ba tsoga ba siana ba di lata, mme ga se ke ga ba molato.

Ka tsatsi le lengwe monna yo wa mmmina phuti a gumana basimane ba babedi bale, ba utswitse ngwana wa gagwe gae go ya madisong. E be e le kwa Potwaneng, e rile ha fa ba bona raragwe a tswela, ba tsaa mabyae a go scgwa ke banna, ba mo fitlha teng.

25

Ga a fitlha a ba botsisa a re, Radipeo o kae? Bona ba re, ga re itse. E rile ba sa re ga re itse Radipeo a re, ntate ke kwano.

A ba loka moretlwa ba tloga ba tshaba a tsaa mosanyara a mo rwala magetleng a mo isa gae.

Ka tsatsi le lengwe ba timetsa dikgomo basimane ba Mfatlha ba ne ba okilwe ke kgatlana ba ja medi ya yona mo thabeng ya Ramaritshana, tsa tsamaya dikgomo tsa go ja mabele a palai monna wa Mafora. A di thibela Palai a di isa mosate ga Mfatlha go Remabele kgosi. Mme e rile mantsiboya basimane ba kgwathiswa sakeng. Molato wa fela Palai a itumela ka gore basimane ba sapilwe.

Basimane ga ba ne ba disitse ba ne ba bopa dikgomo, ditonki, batho le ka dikolobe ka letsopa (mmopha) kapa motaga. Fa ba le mo thakeng ba ne ba kga modi ba loge mapalakatla ka wona. Mapalakatla a ne a logiwa ka metlha ka gore a ja oma, mme ba latlhe tsela ba loge tse mpsha. Ka mapalakatla a ba ne ba thibela dikgomo.

Ga go na le maru basimane ba ne ja sa letse mapalakatla a modi, ba re fa o se letsa o bitsa tladi.

Basimane fa pula e na ba le nageng ba ne ba sa nne tlase ga monyela (setlhare) ba re tladi e tlhoile monyela thata. Fa ba ka re ba tsena mo setlhareng ba bona mmankgathwane wa kudu tala, ba tloga mo go sona ba re tladi e tlhoile setlhare se se nang le selo se. Ba re setlhare sa monyela le monato ga se rathilwe ke tladi ke gore se ne se na le mmankgathwane kudu -tala.

27

Bakgalabje bo-Mogagola ba ne ba ba boleletse gore fa pula e na le tsene mo mokgalong, tladi ga e rathe mokgalo. Tladi ke nonyan ga e rathe mokgalo e ka tshwarwa ke wona. Mme e ne e le molao o tsebegang mo basemaneng gore fa pula e na ka magadima ba tsene tlhareng sa mokgalo.

Basimane kwa mageng ba ne ba loga dikuane ka byae ba motseke ba go loga dikuane. Ba bangwe ba loga dimmenki ka thupa tsa meretlwa. Dikuane tse tsa byae ba di loga ka lodi la moretlwa? lodi la moretlwa e ne e le tlhale ya basimane ba Mfatlha.

Byae bo ba motseke bo tlhoga mo melaleng ya masimo a motlhaba le segibidu. Basimane ba Mfatlha ba ne ba bo kga mo melaleng ya mmoto wa Motlhabantana.

Gape basimane ba ne ba betla dithoka tsa go tsoma. Ba re tlhare sa thoka ya bothata ke mogwane le banna ba re patla ya sona e thata tota.

28 Fa ba disitse basimane ba bona lerunyana, ba ne ba le opela pina ba kanama ka mekgatlha (mekokotlo). Mosimane a re, lerus lela nka le ja nka le fetsa le bo-nnake le bo-nne. Janong lerus le tla phatlalla, fa le lengwe le irega gape, yo mo gwe mosimane o tla thoma pina e la gape a re, lerus lela nka le ja nka le fetsa le bo-nnake le bo-nne.

Fa maru a ba a mantsi sebakeng, basimane ba tshiekga mollo, mme ba fise tlhajana se go thweng ke mafalatsa, fa ba ne ba se fisitse maru a be a phatlalla ka nakwana. Basimane ba Matebele a Mfatlha ba ne ba ira bjalo madisong. Se sengwe setlhare sa basimane ba Mfatlha ba ne ba re ke motantang sona fa ba rile ba bona maru ba se fisa se ne se bitsa maru a pula.

29 Basimane kwa nageng ba ne ba na le melao le mekgwa ya sesimane. Fa mosimane a ne a kgile thapo ya morola, mme a tsea kotana a e gatella a e fetlha. Ba bangwe ba ne ba re o fetlha mmagwe letswele, mme magwe o tla bolawa ke tlhoko tsa matswele.

Basimane ba ne ba kgatlhwa thata fa poo di lwa. Ba ne ba di losa, ba thibele e ngwe ba e ise go e ngwe. Ga di kopana go lwa, o tla utlwa mosimane a re, thuletsa thuletsa mmantswerre-tsworre thaga seopha banna ba nna ka ditulo. Ba tla di bolela ka mmala wa utlwa mosimane a re, go kopane e tshumu eso, le ye kgunogu wa utlwa mosimane a re tswee-tswee-tswee ka molodi wa lekgwela, e sutlhise e tshumu meswane.

30 Ka tsatsi le lengwe basimane ba Mfatlha ba kile ba loss poo ya Motlhabantana le ya Mmushi kwa nageng mme poo ya Mmushi ya phunya poo ya ko Motlhabaneng mala ka naka la yona. Mme molato wa poo yo wa

poo ye wa duelwa ka mekokotlo ya basimane.

Basimane ka mphela ba itse gore kgono di rata go fudiswa mo mefafeng ya dithaba, ke gona di tla ntsha mafsi a mantsi, ba ba sa agang dithabeng ba fudisa mo meeding le metlhakeng.

Basimane ba tshaba sa Mfatlha ba thomile go ithuta go theya ditlhapi mo nokeng tsa mokolo le Thokwe, noka tse elelang ko Odi-mma nokana tso tsotlhe. Ba ile ba bona Makgowa a theya le bona lego basimane ba Mfatlha ba ne ba e ba ilo go nosa kwa Mokolo, o gumane ba nnetse go tshwara ditlhapi ka diaka.

31

Kwa madisong basimane ba ga Mfatlha ba ne ba diwa ke go ja mogaba wa thaba (setlhare seo mudi wa sona o tshwanang le potata). Fela sona ga base apeye ba se obola dikobo tsa g sona ka diatla, janong ba ngwathe fela ka meno.. Ba re fa o se ja o tla kgora wa lebala tlala. Basimane ba ne ba phela ka sona thata ga ba bangwe ba Mfatlha ba sa le ko Morago-ga-dithaba.

Se jo se sengwe sa basimane ke mnola, sona se tlhoga mo go gumanwang tlhare sa monyela, monato le mosabelo le mmilo.

Basimane ba ne kwa nageng gape ba ja moungwa a mmilo le mosabelo, monyela le wona fa o thuntse ba o ja. Ba ne ba phela le ka dienya tsa ditlhare tsa thaba, motlhatswa le mfuroku le mmupudu, ditlhare tsa ditshwene le dikgabo. Ba ne ba rata thata le diwa, digwete le marekgu a ditlhare le mokgalo thata.

32

Basimane ba tlwaetse go nosa dikgomo ka meriti, ga di sa na go nwa ka meriti, o ne o ka gumana di eme meriting ya ditlhare di otla tse dingwe di robetse di ntse di otla. Basimane bona o tla gumana janong ba kgile bo-mosimane wa thabeng kapa matlhare a mmilo, mme ba itaya bo-nkate ka marumo a dikotana.

Fa ba sa ira bjalo o tla gumana ba tlhaguna boletswa ba go theya nokeng. Ba tsau maungwa a boletswa ba a photle, mme ba a tshotlhe tlhagune, fa ba bo budusitse ba kga motlhoko (byae ba noka) ba tatetsa boletswa ba bee mo nokeng.

33 Fa nonyane e re ke nwa boletswa e tla tshwarwa ke bona. Le ditshwene ba ne ba di tshwara ka bona, ba ira boletswa bo bontsi, be fitlhe ba tlotse mo mafsikeng mo ditshwene di nnang teng.

Janong ga di fitlha ditshwene di tla nna gatshe, ga tshwene e re ke a ema, e tla gumana e tshwerwe ke selo mo maragong; ja ka ga tshwene e le setlatla, e tlo imcya sefatlhego ka boletswa e re kea bo tlosa. Basimane ba tla tswela ba siana ba e tshwara ba e bolaya, ba bua letlalo ba le isa go bo rara.

34 Basimane b a Matebele a Mfatlha ba kile ba raketsa tshwene ya pholo kwa Morago ga dithaba ka boletswa, e rile ga tshwene e etswa masimong, ya re e fitlha e ikgutsa mo e beng e nne ka metlha, bjalo ka basimane ba e tlhalefeditse ka boletswa ya fitlha ya tshwarwa ke dimpja ba e bolaya. Tshwene ye ya ba ya tsewa ke monna wa Modikele ka gore ba Modikele-a-Mabowa ga ba ile tshwene. Bona ba e apaya seswai, ba re seswai sa tshwene sa re tswee.

Ka tsatsi le lengwe monna wa ba-setshedi Sekwena o kile a bolaya tshwene tshimong ya gagwe a sa bonwe ke mosimane, basimane ba ile madisong. A apaya tshwene ye seswai se se pila a kgactse diatla le matsogo a a fitlhile.

E rile fa basimane ba Mfatlha ba gorosa dikgomo, a ba bitsa a re, seswai basimane, ba fitlha ba ja, ga ba feditse go ja a tlisa matsogo a tshwene le tlhogo ya yona a re, agec ka jeno basimane ba jele tshwene. A eketsa a re tlhatsang ke bone, fela ga se ke ga tlhatsa le o mong.

35 Mokgalabje yo mongwe yena o kile a bolaya katse a e swaya, a bolella basimane gore ke phage, basi ane ba ja, fa ba feditse a ba bontsha tlalo la katse. Bakgalabje ba Mfatlha ba ne ba tlwaetse go ira basimane f jalo ba re ba a ba tlhalefisa.

Fa basimane ba Mfatlha ba busa dikgomo madisong, o ne o ka utlwa ba bangwe ba re, (Eyeeu-eyeeu). Ba bangwe wa utlwa ba re totile toto makala, pena mono tshinamo, tshinamo tsha kaiye maifo tshoo.

Ba bangwe wa utlwa go lla mapalakatla le makgwelwa fela.

Basimane fa ba thoma go ithuta legwela ba gupa moroto wa kgomo-tshadi ba itsukunye legano. Ba re ga mosimane a irile bjalo o tlo itse lekgwela kapele. O tla gumana mosimane a ithuta lona motshegare ka mphela a ntse a gogela moyo kwa teng.

Fa kgomo e tswala mafsi a'kgatscle ke a basimane. O tla gumana ba ntse ba a rita, fa a sa a rita pila a a tlhanya.

36 Fa basimane ba ka re ba gana kgomo ba gu ana e palegile mabele, ba re ke gore kwa gae lapeng ga go apeilwe mafsi mo tsong, ba a lesa a tshologelo mollorg.

Basimane ba ne ba apara tshega ya phudugudu, ba di segelwa ke bakgalabje. Janong ga kgomo e ne e lwala e palelwa ke go tsoga e bolawa ke letheka, go ne go bitswa mosimane a e tlole, a e sape ka tshega letheka, mme bosasa kgomo ya go lwala e tlo kgon a go ema. E ne e le molao wa basimane ba Mfatlhha, ba o rutilwe ke bakgalabje.

37 Kgomo ya Letebele mmmina phuti Ramabele e kile ya pallwa ke go tsoga sakeng, a bitsa mosimane wa gagwe Tshitshila Malesela (kgorong tse kgolo tsa Nawa) a re, e tlole ngwanaka o e sape ka tshega. A e sapa e rile motshegare ya tsoga ya ba ya go nwa kwa sedibeng sa moeding. Ba re ga kgomo e sapilwe ka mmotu wa tshega e ya tsoga.

Molao wa mosimane fa a ntse le batho yena o ne a nna ka lengole. Le kwa kgorong e na e le selo-modiro. Go thwe mosimane ke mpja o ja masue.

Kgomo tsa basi ase ba Mfatlhha di ne di iswa ka gore kgomo e rata letswai thata. Mme le fa ba ne ba batla dikgomo ba ne ba batlela kwa mmung wa letswai ga ba sa le Potwaneng.

Metlheng ya bogolo-golo dikgomo tsa bona di ne di nna meraka bjalo ka kwa Mmamudu kgomo tsa Mfatlhha di ne di nna meraka. Ga ba ga fapania basimane ba keraka ya Mfatlhha le ba kwa kswadibeng.

K32/27

38

Byae bo bo itseweng ke badisa gore bo monate mo kgomong ke mafafa, go thwe bo nontsha dikgomo, le gona tsa di tsbadi di ntsha mafsi a mantsi.

Ga modisa a disitse o tshwanelo go tlhokonela mabyae kapa dikgomo byaloka ka tshefi le tele. Tele le Tshefi di kile tsa fetsa kgomo tsa ba-Mfatlhha fa ba agile Potwaneng tshefi yona di e ja lenatong, tele di e ja kgwiting fa di ya go noswa kwa nokeng ya Mokolo.

39 Ga kgomo di, bolla bosasa di bolotswa go setsa go ruthufetse ba re kgomo ga e fule phoka e sa wele. Fa phoka e phatlalla di ya bolla masakeng. Kwa nageng di fula tsatsi lo lotlhe, ga letsatsi le boyo basimane ba di fudisetsa go ya gae. Basimane ba Mfatlhha bona ba leta maeba, fa maeba ka meriti a re, kung kuru kung-kuru. Ba thoma go letsas melodi ba di gapele go ya gae.

Ga ba ne ba nra meraka ba ne ba di a losa teng kgwedi tse tharo kapa go feta. Ba ne ba lepa fa mabyae a tlhogile gae mme di ka boela gaufi, ga sala go tlhoga ko di eng di fula teng.

Kwa merakeng sejo sa masogana le basimane e ne e le mafsi thata, le dinama tsa letsomo, ka gore kwa merakeng mosimane o ne a ithuta go konopa patla. Ba ne ba phela le ka nama tsa dikgomo le dinku tsa meraka re utiwa gore mo gongwe ba ne ba bolaya kgomo ka bomo ba re e bolaille ke tse dingwe..

40

Meraka e atiswa go irwa mo gaufi le dinoka fa e k le mo nageng ya dinoka. Fa e se mo nageng ya dinoka go noswa ka mekoro, janong fa ba nosa ka mekoro ke gona go tla go bonala masogana le basimane ba bogale ba itseng thupa kapa patla. Yo a leng lepsega o tla nosa morago tsabo, fela yo a itseng go fatlha o tille go ba nosetsa pele, a ba phatlalatsa ka mogwane kapa moretlwa.

Ba-bina kgomo mono ba ne ba irile moraka ka morago ga thabana ya Rantswetswetswe, gona koo le bana ba teng ba ne ba ya meraka, fela fa di ya go noswa go ya basimane,

366

K32/27

167

40 cont. Ga mosimane a tso go tsoma, o tswela a rwele legong, ka gore kobo ya moraka ke mollo. Banna ba bolella basimane gore ga legong le o kgopa nageng o le tope, o se ke wa le feta, Bophelo bo bogolo ! ba meraka ke go tsoma; o tla gumana mosimane a ntse a swatlha moswane wo lw wo, a tshwere seroba ka seatla.

END S 366